

САНАА ОЛОХ

Чурапчы улуусун халыма

КАРЬЯТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

Быбар — 2008

Улуус баһылыгар алта кандидат турда

Улуус Муһуһаһынан аастыт 2007 снл сэткынны ый 20 күнүгэр Чурапчы улуусун баһылыгар биир быбардыр уокурук тарыллытын туһунан алаастаа "Саһа олох" халымаа бачаттанан турар. Оттон 2008 снл тохсунньу 9 күнүгэр РФ Президентин уонна улуус баһылыгар быбары ыытарга 29 учаастагы тэрийэр туһунан улуус баһылыга И.Н.Аммосов 578 №-дээх дыһала тахсыбыта.

2008 снл тохсунньу 12 күнүгэр "Саһа олох" халымаа регионнаагы партияларга уонна холбоһуктарга анаан иһитинэри бачаттаммыта. Ол курдук, киһилэр бу дыһы тохсунньу 30 күнүгэр дэри учаастактардаагы быбардыр комиссияларга партиялардан кандидатуралары сурутууна иһитинэһтэхтэр. Учаастактардаагы комиссиялар улуустаагы территориянай быбардыр комиссия председателин дыһаланын бигэрэһэллэр уонна тохсунньу 31 күнүгэр эрдэти суох, олунньу 9 күнүгэр хойута суох бириэмэр тахсыахтаахтар.

Билигин иһитинэһи чуолкайдаһытга үлэ-хамнас ыытыллар. Оройуон дыһалта баһыбардааччылар уопсай дыһалдарын комиссия аатыгар киллэрэр. Билигин билигин графикаһынан информация "Ый-борт" ГАС программа киллэриллэ сыллар. Нэһиликтэр специалистара хас эдизэл аайы сибидиэннэлэри киллэрэллэр. Иһитинэһи эрдэти суох, олунньу 9 күнүгэр уонна олунньу 23 күнүгэр күн аайы информациялар киллэрэхтэ. Маныаха улуус дыһалтатын тохсунньу 9 күнүгэр 579 №-дээх "Быбардааччылар иһитинэһтэрин чуолкайдаһыт туһунан" дыһала тахсыбыта.

Тохсунньу 14 күнүгэр турар улуус баһылыгар сунуулаһыгар комиссия аатыгар баһылыга кандидаттарынан тураларын туһунан иһитинэһи оһордулар:

1. Аммосов Инокентий Николаевич, Чурапчы улуусун билигин баһылыга, 2007 снл ахсынны 27 күнүгэр биллэрда.

2. Черкашин Сергей Сергеевич, киһи баһылыга, техникаһы киһини директор, 2008 снл тохсунньу 10 күнүгэр биллэрда.

3. Никитин Семен Иванович, үлэни хайыстааһын кылааһынай специалист, 2008 снл тохсунньу 11 күнүгэр биллэрда.

4. Коркин Василий Николаевич, "Арчы" үрөстөр киһи директора, 2008 снл тохсунньу 14 күнүгэр биллэрда.

5. Новгородов Инокентий Николаевич, индивидуальнай предприниматель, 2008 снл тохсунньу 14 күнүгэр биллэрда.

6. Яковлев Семен Илларионович, "Рос-техинвентаризация" ФГУП Саха Республикатын иһинэн федеральнай БТИ директорун солбууааччы, 2008 снл тохсунньу 15 күнүгэр биллэрда.

Баһылык дуоһунаһыгар кандидаттардан иһи баттаһынаах иликтэри, регистрациялар докумуоннары бу дыһы тохсунньу 21 күнүгэр дэри ылабыт. Регистрациялаһыт туһунан Ыһаарылы олунньу 1 күнүгэр аастаах оһоһулдуохтаах.

Кулун тутар 2 күнүгэр ытыллар быбарларга откритительнай иликтэри территориянай уонна учаастаагы быбардыр комиссиялар маннаах баһылыахтык бигэрэллэр.

Бу дыһы тохсунньу 16 күнүгэр олунньу 10 күнүгэр дэри территориянай быбардыр комиссиялар бигэрэллэр. Комиссия улуус дыһалтатын дэригэр 9 №-дээх кабинет улаһыр. Тел: 42-213, 42-179.

Олунньу 11 күнүгэр кулун тутар 1 күнүгэр дэри учаастаагы быбардыр комиссиялар бигэрэллэр.

Е. И. ПОПОВ.

Чурапчытаагы территориянай быбардыр комиссия председатели.

НАРОДНАЙ ДЕПУТАТТАРГА КАНДИДАТТАР ЧУОЛКАЙДАННЫЛАР

31 №-дээх Чурапчытаагы-Тааттатаагы биир маһааттаах быбардыр уокуруктан СР народнай депутаттарыгар үс киһи кандидаттарынан турар, регистрацияланылар. Ол курдук, бастагы кандидатынан Федотин Александр Иванович, 1967 сыллаах төрүүх, Чурапчы улуусун Одьулуун нэһилиэгиттэн төрүттээх, "Республикатаагы инвестиционной компания" ААО генеральнай директора буолар. Иккиннэ Максимов Афанасий Николаевич, 1964 сыллаах төрүүх, Горнай улуусун Эрт нэһилиэгиттэн төрүттээх, "Саханефтегаз" ААО ННГК президент ретти-страциялана. Үһүс кандидат — Андреев Афанасий Имматулович, 1965 сыллаах төрүүх, Таатта улуусун Ытык-Күөл селиэннэтиттэн төрүттээх, "Харыс" чаһынай охранный тэригэ директорун солбууааччы.

Н. П. ФЕДОРОВ.

31 №-дээх Чурапчытаагы-Тааттатаагы быбардыр уокурук комиссиятын председатели.

Спорт

ХАЙЫҔАРДАР ДАЙДЫЛАР

Таһырдыа 53 кыраадыс сатыллан турдаһына Килэнкитэ хайыһага спринтерскэй сүүрүүгэ федерация республиканскэй күрэхтэһиһи тохсунньу 12-13 күнүгэр хайыһа манеһыгар ытыллына. Күрэхтэһиһи 4 улуустан — Амматтан, Ханаластан, Горнайтан, Чурапчытан уонна Дьоккуускай куораттан 80-тан таһа спортсмен кытыла.

Күрэхтэһиһи Кытаанах оһуолатын кыра кылааһын кыргыттары Наталья Варламова, Дуня Ноева, Аня Осипова, көрдөрүүлээх (проказательнай) сүүрүүлэригэр астылар. Сүүрэр суолга бастагынан 1995-1996 сс. төрөөбүт уолаттар 600 м дистанцияга таһыстылар. Бастагы миһэстэни Кытаанах оһуолатын үөрэнээчигэ Миша Осипов 1 мүн. 53,36 сөк кэлэн ылла, иккинэ Горнайтан Айаал Брызгалов, үсүһү Амматтан Айсен Адамов ыттылар. Кыргыттарга бастагы миһэстэни Оля Захарова (Кытаанах) — 2,22,60, иккинэ Горнайтан Вера Теклянова, үсүһү Кытаанахтан Венера Горохова ыттылар.

1993 — 1994 сс. төрөөбүт уолаттар 600 м дистанцияга сүүрүүлэригэр Салла Андреев (Кытаанах) — 1,30,76 сөк кэлэн бастагыт, иккинэ Горнайтан Ньургун Никитов, үсүһү Ханаластан Федя Ноговицын ыттылар.

Күрэхтэһиһи тугана



1993-1994 сс. төрүүх кыргыттарга Саргы Васильева (Дьоккуускай) — 1,52,67 кэлэн бастагыт, Дуня Сидорова (Кытаанах) иккинэ, Маша Оксимова (Кытаанах) үһүс миһэстэ буоллулар.

1991-1992 сс. төрүүх уолаттар 900 м сүүрүүлэригэр Вани Коркин (Кытаанах) — 2,15,70 бастагыт, Коля Терюкин (Кытаанах) иккинэ, Коля Шеломов үһүс буоллулар.

Кыргыттарга Шура Адамова (Чакыр) — 2,52,36 бастагыт, Туяара Потапова (Дьоккуускай) иккинэ, Нина Ермакова (Амма) үһүс буоллулар.

Чакыртан, Алаһартан, Горнайтан, Ханаластан спортсменнар эрдэ кэлэн дьарыктанылар, манеһы хайыһагылар. Горнай хамаандатын Степан Контоев, Ханалах хамаандатын Егор Елисеев салайан сырыттылардылар. Кыһылыахтар грамотанан, сыаналаах биригисинэн наһараадаланылар.

Иккинэ күн улахан дьонго күрэхтэһиһи ытыллына. СГУ-тан Чурапчытаагы институттан эрдэ кэлэн дьарыктаммыттар эмиз бааллар. СГУ спортсменнара Рашид Габышев, Татьяна

Неустроева кыһылыахтарынан буоллулар. Чурапчы хайыһагыта Дима Иванов үһүс буолла. Ветераннар Чурапчылар киһи да тулупатылар. Бэйэлэрин саастылыахтарыгар Иван Петрович Игнатев, Зинаида Семеновна Андреева, Николай Васильевич Захаров бастаатылар.

Күрэхтэһиһи кытылыахтара тэрэһинтэн ас-



Кыһылыахтар болохторуттан

тынан тарастылар, үрдүктүк сыаналаатылар. Күрэхтэһиһи ытыллыттар, биригистэри олохтоһунна бары спонсордаабыттарга махтанабыт. Аны кулун тутар 29-30 күнүгэр Кытаанахха Дима Барашков, Олег Парфенов кэригэригэр ытыллыахтаах хайыһа күрэхтэһиһи кэ-тэһибит.

М. ЛЕОНТЬЕВА

Үөрэх — итии

2008 СЫЛГА МАННАЙГЫ СИТИКИИЛЭР

Тохсунньу 9-10 күнүгэр республикатаагы ХП-с "Ин-никигэ харды" научнай-практическай конференция Дьоккуускай куоракка буолан ааста. Республика араас муниципалитеттан уопсайа 850 ор кытылыах ылла. Онтон 200 орто юниордар (5-8 кылаастар). Дахылааттары көрүү 20 секциянан ытыллына. Түмүгэр 59 үлэни дууһууу сүбө талан ылан кыһылыаагы быһаарда.

Билигин улуустан уопсайа 37 ор кытылыах ылла. Онтон 22 ор үлэти биригистээх миһэстэр таһыта. Гимназияттан 14 үлэни 13 ор кытыла. 12 ор миһэстэстэ.

Г.Д. Протодакьянов аатынан Алаһар орто оһуолатын IX кылааһын үөрэнээчигэ Анна Лутинова уонна XI кылааһын үөрэнээчигэ Муса Лутинова (сал. С.Г. Лутинова) "Дигидрокверцетин — эликсир здоровья и долголетия" дии

дахылаатынан кыттан лауреат үрдүк аатын ыттылар. Ону тэнэ улуустаагы гимназия X физмат кылааһын үөрэнээчигэ Сардаана Егорова (сал. К.М. Иванова) "Создание развивающих игр — головоломок на основе правил игры "Судок" дии дахылаатынан эмиэ лауреат аатын ылла. Маны таһынан бачоттаах мантайгы миһэстэни Г.П. Башарин аатынан Сылаһ орто оһуолатын VIII кылааһын үөрэнээчигэ Вика Вязюкурова (сал. Н.М. Макарова) "Наблюдение за селами лиственницы" дии темалаах дахылаатынан кыттан ылла. Ошон иһини күн көрдөрүүтэ бу курдук.

Уопсай түмүккэ билигин улуустан II миһэстэ 6 ор таһыта, III миһэстэни 9 ор ылла, IV миһэстэни 4 ор тигистэ.

"Сайдам" пресс-кипи.

Россия Журналисттарын союзун

ЗАКРЫВАЕМ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НДС

В главу 21 Налогового кодекса РФ были внесены кардинальные изменения Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ. Они касались, без преувеличения, каждого плательщика налога на добавленную стоимость.

Новый метод "по отгрузке"
До конца 2005 года плательщики НДС применяли два метода его начисления: либо в момент отгрузки товара, либо в момент его оплаты. Причем метод "по отгрузке" осложнен необходимостью уплаты НДС с авансов.

Но с 1 января 2006 года для всех налогоплательщиков установлен единый порядок определения момента исчисления налоговой базы. Он определяется по наиболее ранней из дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) или имущественных прав;
- 2) день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок или передачи имущественных прав.

Другими словами, с 1 января 2006 года все организации утратили право на применение так называемого метода "по отгрузке". Авансы, как объект налогообложения, еще более укрепили свои позиции. Теперь он фактически переименован в "оплату, подтверждающую оплату в счет предстоящих поставок". А предоплаты в свою очередь, включены в налогооблагаемую базу (попав в редакцию п. 1 ст. 154 Налогового кодекса РФ). В общем, для тех, кто ранее применял метод "по отгрузке", это мало что меняет, но для организаций, рассчитывавших НДС в момент оплаты, ситуация ухудшилась. Однако законодатель пошел еще дальше, изменив порядок налоговых вычетов. Исходя из новой формулировки статьи 171 Налогового кодекса РФ, вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров. То есть для вычета не требуется факт уплаты налога поставщику. Достаточно оприходовать полученные товары (работы, услуги) и получить от поставщика соответствующие счета-фактуры.

НДС в переходном периоде

Был актуальный вопрос: как же поступить после 1 января 2006 года с НДС по товарам отгруженным, но не оплаченным на эту дату? На этот вопрос отвечает статья 2 Закона N 119-ФЗ.

Прежде всего, надо было произвести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2005 года включительно. И по ее результатам определить сумму дебиторской задолженности за отгруженные товары, облагаемые НДС, по которым еще не поступила оплата, а также сумму кредиторской задолженности, не оплаченной поставщиком, по которой должны произведены налоговые вычеты. В 2006 году по Чуралчинскому району действует *Справочник дебиторской, кредиторской задолженности 13 организаций*.

№ стр.	ИНН	Налогоплательщик
1.	1430008740	СХПК "Болото"
2.	1430008123	ОАО "Чурапчинская МТС"
3.	1430008807	Холбоинский с/х потреб. кредитный кооператив "Дирин"
4.	1430007296	МОУ ССОШ им. профессора Г.П. Башарина
5.	1430001079	Муниц. унитарное предприятие "Чурапчинское УКС мун. района "Чурап улус (район)"
6.	1430006479	СХПК "Чурапча"
7.	1430008571	Адм.-я МО "Холбоинский наслег" Чур. улуса (района) РС(Я)
8.	1430006599	Марьевское ПО
9.	1430008123	ОАО "Чурапчинская МТС"
10.	1430006768	ГУ РИО "Сага олох"
11.	1430008606	ОАО "Дороги Чурапчи"
12.	1430007560	ООО "ДОРСТРОЙ"
13.	1430008405	ОАО "Мелкоратор"

Все вышеперечисленные организации должны закрыть переходный период по дебиторской и кредиторской задолженностям.

Организации, определявшие до 2006 года налоговую базу "по оплате", до 1 января 2008 года включают в налоговую базу по НДС суммы налога по товарам, отгруженным ими до 31 декабря 2005 года, в том же порядке, как и ранее - по мере их оплаты. При этом по товарам, отгруженным после 1 января 2006 года, НДС начислять надо уже только "по отгрузке". Если до 1 января 2006 года дебиторская задолженность так и останется непоплаченной, ее надо включить в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года, т.е. в I квартале 2008 г. (с 1 января 2008 г. налогового периода "календарный месяц" не будет).

При возмещении НДС по товарам (работам, услугам), включая основные средства, нематериальные активы и имущественные права, принятым на учет, но не оплаченным до 1 января 2006 года, действует тот же принцип. Эти суммы возмещаются из бюджета по мере их оплаты поставщиком до 1 января 2008 года. Если до этой даты организация не погасит свою кредиторскую задолженность, то налоговые вычеты по ней можно произвести в первом налоговом периоде 2008 года, т.е. в I квартале 2008 г. (с 1 января 2008 г. налогового периода "календарный месяц" не будет).

Организации, определявшие до 1 января 2006 года НДС "по отгрузке", производили вычеты налога, не оплаченного при приобретении товаров (работ, услуг), включив их на 31 декабря 2005 года, в первом полугодии 2006 года равными долями по налоговым периодам.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРЕШЕЛ С ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

Восстановление ранее принятого к вычету НДС

С 1 января 2006 года больше нет вопросов по восстановлению НДС при переходе на специальные налоговые режимы, а также при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал. Ранее пункт 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ, регламентирующий порядок исчисления НДС в подобных ситуациях, был сформулирован предельно закономерно, что служило причиной многочисленных судебных разбирательств. В новой редакции этой статьи процедура восстановления НДС описана подробно.

В целом новая формулировка предусматривает, что если ранее НДС по товарам (работам, услугам) был правомерно принят к вычету, по каким-либо причинам он был использован для необлагаемых операций, то НДС надо восстановить в размере, принятом к вычету.

А если такое случилось с основными средствами и материальными активами, то НДС надо восстановить в сумме, пропорциональной их остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Восстановить НДС по товарам (СХ, НМА) надо будет в том налоговом периоде, когда они переданы для использования в необлагаемых операциях. При переходе на упрощенную систему налогообложения или на уплату ЕНВД налог восстанавливают в периоде, предшествующем переходу.

Необходимо отметить, что Налоговый кодекс по-прежнему определяет, за счет каких средств списывать восстановленный налог. Ранее эти суммы отчисляли на увеличение первоначальной стоимости активов. С 1 января 2006 г. восстановленный НДС не включается в стоимость товаров (работ, услуг, ОС), а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса РФ.

Пример:

Магазин ООО "Матюшин" с 1 января 2008 года переходит на упрощенную систему налогообложения. На эту дату на балансе "включил" товары на сумму 100 000 руб. и основные средства первоначальной стоимостью 200 000 руб. Начисленный налог ОС - 20 000 руб. Весь НДС по этому имуществу был принят к вычету полностью в течение 2007 года.

В декабре 2007 года бухгалтер восстановил НДС в сумме:

(100 000 руб. + (200 000 руб. - 20 000 руб.) x 18%) = 50 400 руб.

И сделал такую проводку:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 50 400 руб. - восстановлен НДС по товарам и ОС в связи с переходом на УСН.

Н.Ф. МАРКОВ, начальник ОКД №

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проектные работы объекта "32-квартирный жилой дом в с. Чурапча, Чурапчинского улуса".

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Полное наименование заказчика/организатора торгов:

21. Администрация МО "Чурапчинский улус (район)"
22. Место нахождения/Почтовый адрес: 678670, Республика Саха (Якутия), с. Чурапча, ул. Ленина, 41, кабинет 23, тел. 8 (251) 41-184, факс 41-601 e-mail: churac@antse.ru

3. Предмет конкурса: проектные работы объекта "32-квартирный жилой дом в с. Чурапча".

4. Место выполнения работ: Республика Саха (Якутия), с. Чурапча.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 российских рублей (в т.ч. все налоги, сборы и прочие обязательные платежи, уплачиваемые и взимаемые на территории РФ, затраты, связанные с выполнением работ, страховые риски, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе).

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Официальный сайт, содержащий конкурсную документацию: <http://goszakupki.sakha.ykt.ru>. Предоставление конкурсной документации осуществляется по запросу любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления или по месту нахождения заказчика/организатора торгов. В случае направления конкурсной документации по почте или в электронном виде, отправитель не берет на себя ответственность за утрату или вручение конкурсной документации с опозданием.

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки подаются в письменной форме в запечатанных конвертах в соответствии с Конкурсной документацией. Заявки, поданные в форме электронного документа, принимаются только при наличии электронной подписи.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в конкурс: Вскрытие конвертов производится в 10 ч.00 мин. местного времени 19 февраля 2008 года по адресу: 678670, РС(Я), с. Чурапча, ул. Ленина, 41, актов зал, II этаж.

9. Место и период рассмотрения таких заявок: Рассмотрение заявок будет произведено в течение 20 дней после подписания протокола вскрытия конвертов (заявок) по вышеуказанному адресу.

10. Место и дата подведения итогов конкурса: Подведение итогов конкурса в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по вышеуказанному адресу.

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказания услуг производителям и производителям условно-неподлежащих систем и (или) организациям инвалидов, не установлены.

Муниципальное образование "Чурапчинский улус (район)" РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 581

Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 г.

от 11 января 2008 г.

На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) №199 от 10 мая 2007 года "О полномочиях по регулированию цен и тарифов в Республике Саха (Якутия)".

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения согласно приложению №1 к данному распоряжению.

2. При проведении расчета на услуги по подвозу воды для жилых и нежилых зданий, твердых бытовых отходов на 2008 год, руководствоваться Постановлением Правительства РС(Я) от 24 декабря 2007 года №70 "Об утверждении прейскурантов цен на услуги по подвозу воды для жилых и нежилых зданий, твердых бытовых и твердых бытовых отходов на 2008 год".

3. При проведении расчета на коммунальные услуги для граждан за жилое помещение на 2008 год, руководствоваться Постановлением ГИКП-РЭК Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2007 года №287/72 "Об установлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера платы гражд-

дин за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на 2008 год".

4. Финансово-назначенному управлению по Чурапчинскому улусу МФ РС(Я) при расчете объемов дотаций, выделяемых из бюджета муниципального образования "Чурапчинский улус (район) РС(Я)" на 2008 год руководствоваться данными тарифами.

5. Предложить администрации МО поселений разместить заказ на право заключения муниципального контракта на предоставление услуг по содержанию имущества фиска на 2008 год, в соответствии с вышеуказанными тарифами.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в улусной газете "Сага олох".

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 1 заместителя главы администрации МО "Чурапчинский улус (район)" Покрова Н.Н.

Глава администрации муниципального образования "Чурапчинский улус (район)"
И.А.АМОСОВ

Приложение №1 к распоряжению Главы МО "Чурапчинский улус (район)" РС(Я) от 11 января 2008 года №581

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 г.

№	Наименование ЖКУ	ед. изм.	тариф без НДС	тариф руб. с НДС	ед. изм.	тариф руб.
1.	Центральное отопление из квартир домов ЖКУ и домов под. владельцев	за 1 кв.м	12,85	15,16	1 кв.м. в месяц	
2.	Жилые дома с центр. горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойкой и душем	1000 литров	27,34	32,20	чел./мес	82,25
3.	Жилые дома с центр. горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойкой и душем и ванными свыше 1700 мм.	1000 литров	11,41	13,46	чел./мес	54,52
4.	Жилые дома с центр. горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойкой, душем и ванными свыше 1700 мм.	1000 литров	27,34	32,20	чел./мес	101,61
5.	Жилые дома с центр. горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойкой, душем и ванными свыше 1700 мм.	1000 литров	11,41	13,46	чел./мес	80,77
6.	Жилые дома с автономным водопроводом без канализации	1000 литров	11,41	13,46	чел./мес	20,19
7.	Канализация	1000 литров	8,10	9,55	чел./мес	28,86
8.	Сантехника				чел./мес	52,12
9.	Плата за найм в каменных благоустроенных домах, в деревянных домах с полным благоустройством	1 кв.м	1,98	2,34		
10.	Освещение подъездов	1 кв.м	1,20	1,52		
11.	Техобслуживание	1 кв.м	0,16	0,19		
12.		1 кв.м	4,54	5,36		

